WIKIPEDIA

Kinyarwanda

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

KIRUANDA
Dawe uli mu ijuru
izina lyawe lyubahwe
ingoma yawe yogere
hose icyo utegeka kijye
gikorwa mu nsi nk'uko
gikorwa mu ijuru.
Ifunguro lidutunga uli-
duhe none ntuzaduhore
ibyaha byacu nk'uko
natwe tutabihora
ababitugilira ntuzadu-
hare ngo dutsindwe
n'amoshya aliko
udukize icyago.
Amina.

Die Onse Vader in Kinyarwanda

Kinyarwanda ***Ikinyarwanda***	
Gepraat in:	🇷🇼 Rwanda
Gebied:	Groot Mere van Afrika
Totale sprekers:	12,1 miljoen[1]
Taalfamilie:	Niger-Kongo Atlanties-Kongo Volta-Kongo Benue-Kongo Bantoid Suidelike Bantoid Bantoetale Noordoos-Bantoe Groot-Mere-Bantoe Rwanda-Rundi **Kinyarwanda**
Skrifstelsel:	Latynse alfabet
Amptelike status	
Amptelike taal in:	🇷🇼 Rwanda
Gereguleer deur:	*geen*
Taalkodes	
ISO 639-1:	`rw`
ISO 639-2:	`kin`
ISO 639-3:	`kin (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=kin)`

Nota: Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat.

Kinyarwanda of **Rwanda** (*Ikinyarwanda*) is 'n Bantoetaal wat deur sowat 12,1 miljoen mense in Rwanda by die Groot Mere van Afrika gepraat word. Dit vorm saam met Engels, Frans en Swahili die amptelike tale van Rwanda en is die moedertaal van sowat 95% van dié land se bevolking. Kinyarwanda is nou verwant aan Kirundi, een van die amptelike tale van Burundi. Albei tale is onderling verstaanbaar en amper identies. Saam met ander tale vorm Kinyarwanda en Kirundi 'n dialekkontinuum, Rwanda-Rundi genoem, wat deur sowat 23 miljoen mense gepraat word.

Verwysings

1. "Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth edition, Kinyarwanda" (https://www.ethnologue.com/language/kin) (in Engels). Ethnologue. Geargiveer (https://web.archive.org/web/20190606152027/https://www.ethnologue.com/language/kin) vanaf die oorspronklike op 6 Junie 2019. Besoek op 28 Januarie 2018.

Eksterne skakels

- Wikimedia Commons het meer media in die kategorie Kinyarwanda.

Hierdie artikel oor 'n taal, taalgroep of taalfamilie is slegs 'n saadjie. Jy kan help deur dit uit te brei (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinyarwanda&action=edit).

Normdata	GND: 4178782-1 (https://d-nb.info/gnd/4178782-1) · LCCN: sh85115623 (https://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85115623) · NDL: 00575641 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00575641) · SUDOC: 027509389 (https://www.idref.fr/027509389)

Ontsluit van "https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinyarwanda&oldid=2209519"

Die bladsy is laas op 18 Junie 2020 om 08:35 bygewerk.

Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Sien die Algemene Voorwaardes vir meer inligting.